



Tata na biso oyo azali na likolo, na nzela na molimo na yo tozali moko kati na kondima, na elikia mpe na bolingo. Ata soki tozali kobika moto na moto na esika na ye, mosika na mosusu na tango oyo, tozali moto kati lingomba monene na mokili oyo esangisi bana na yo. Tika tokolisa komdima na biso koyebaka ete ozali tango nyoso pene pene na biso to bilkela mpe tososola ete tozali moko elongo ba ndeko basi mpe mibali kati na mokili. Bikisa ba oyo bazali na pasi. sunga mitema na ba oyo bazali bango moko. Pesa bwanya mpe nguya na ba oyo bazali komema mokumba. Pesa makasi na ba oyo nyoso bazali kosala na ba opitale. Telema pembeni na ba ndeko na biso ya basi mpe mibali oyo tozali na bango kati na bomoko na mokili mobimba. Pesa biso nyoso makanisi ya sika mpo na ko kembisa lisanga ya bomoko kati na biso.

Tika Yawe apambola yo mpe abatela yo; tika Yawe atanisa elongi na ye na likolo na yo mpe ayokela yo ngolu; tika Yawe anetola elongi na ye na likolo na yo mpe apesa yo kimia. Amen

ELONGO

Mokili mobimba tozali na mabondeli. Soki olingi ko bondela na biso, zuwa libondeli oyo, kabola yango na ba mosusu na nzela na internet too mpe bimisa makomi mpe baka na bikuke na ndako na to too mpe na motuka na yo. Tokoki kokabwana na mikili, kasi tozali moko kati na molimo. Tika tomonisa yango.

(Translation: Dr. Marthe Maleke Kondemo)